

t34_funct_4

(TMYVJPTms3gn48agG2vs1JfuJk9NKQHSnMF)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_funct_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_partfun1 X0 X1) \Leftrightarrow (k2_xboole_0 X0 X1 = k1_funct_4 X0 X1))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_partfun1 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 (k1_funct_4 X0 X1)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow (r1_tarski X0 (k1_funct_4 X1 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \wedge ((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1))) \Rightarrow ((r1_partfun1 X0 X1) \Rightarrow (r1_partfun1 X1 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k2_xboole_0 X0 X1 = k2_xboole_0 X1 X0 \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge (v1_funct_1 X1)) \Rightarrow ((r1_partfun1 X0 X1) \Leftrightarrow (k1_funct_4 X0 X1 = k1_funct_4 X1 X0)))$$